

УЛЭ БААР—ОЛОХ ТӨРДӨ

Петр Иванович Лебедев оюу саада төн да кырымм-
чык олоохко түбәсциин аны, былдырылардың этак-
ху, дылдар хази онкоруутуун этагында узаатан, шин-
хара үлгүйт буюлан, онуу зааны, үзүн-хамывана тэри-
йинтэ, производствын оюу жетекшүүг салайыччыга
таний эүүен, дыл-үүт тэрнизи, оюу тиретен бу орто-
турккү барын дойдуга баччашын дырн этагын оло-
рон назадэ...

Лебедевтэр аймах Болонго азаастарыгыр Ханас дээ, Буор дынга сагаринан олжтоох, албат Уйбайи, албатыя Бороккууоппай да узээш-хамитай бро тушут, хиндоо тоох үзүүлнитэр эзэри, дэдсанылара тардан буоллаа, утуулай спирэ-үүкэ тикиспонка, байгааригэр элбох суюнчламжны-астамжанка, этэрэг дынга онгойр аяахтарыгыр эрэ абын-үолу булан, бултаан-алтаян олохторун тэрэнэн олжрүүт шалзар буоллаазар. Ити сүүбүүлигигэр ойборыс үрхэлтэгэн отгоон-масташ иштэй, үкэүтэг Туулума учинва Бабаца үрээфэр икистааллара, Бинр сал Одъузукы Бабацатыгыр кыстаан олжрүүт саастарыгыр шам майин 27 күнүүгөр Бүгүүрүү күн сирин корхүүтэ, Кинин ишинин үс одоо төрөөн олжрүүт буоллан, бу уолзарын төрөншүүттээр хотой түншүүгүүн түйөрэн Аччадарга тайдырыгыр Неустроев В. И. күрөтэй иштиаххэ бишрэгиттэрэ. Нол айыс сааңыгар дээрээ дьюниоруун билбокиэ улаанынта. Аны төрөншүүттээр кинин үүрэгтэй рээриг тогтолчуу илленивар, нийтээ Маёйа Чурачийга коюн ишвирбигтэ. Онон Бүгүүрүү «Сээжээмшиг (ШКМ)» бастакы наадамын уоронир дьюнэммүүтэ. Алдаты Иван Пронинович Лебедев уүнүн салларга колхозын биржгээднүүр дэхьтэй, эзлийн председателэнин улзэхийн кийн, ираах, энэхүү сонса тиймээ олжрүүт супрака ишнэлжбигтэ.

Нілете Мария Семёновна колхозника ыашнысыттыры, Бүкүлүр буолладына, кыра эрдөйттөн колхоз арасы үзөлдергөр көлүллээ, эрчилген үзбенін аттын ылбыта. Ошондор, арыт, Бастаектөн уматын, сиңем бурдук ағалыштығар сколо пичитте булаң барсан көлөр ту- болталардыра. Оччолорға ас көмти эт, кыра эм хавыны бурдугун байрақтарниң сиңударын кириш еткөн булан. Үсүүн түйреткенде күнчөлүккөн айлан сыйдабылдар.

айанынабаттара, түрт хонугунаи Бэлгээн булбуттара.
— Тийбишит дюммүт танзынын баласын тиктэн, союхтор хаттаама отуу оюстон олордоохтообуттар. Баласын атуу истера кир-хах, сый-сымар бөгөөтө буолбут. Сарынгэ баарын албут Бүгдүүр Сүрээнтэй пийэтэ зөвхөдөх шалдьын албут. Арай бинир кэлбиг-барбыт, эн-ласха, ланытаярайбыт, иланчилсан сонноох салзээчилэхийн кийн калор-барыр хамаандалзамар. Колти Николай Николаевич Барашков буоларын билгитим,— динец кашцир билгиги Петр Иванович, салгмы кийн— Үүнийн жэтээн, өрүүнээд айланын, хаар хылдамнын түүэн өрдэдээн, сүүрбэгээ хонугунаи Нобойн сиритэр Хатырык Хомбоо гүүжинийбит. Үүнчэ хеммүүнтэй энэхүү олонх тохижийн кийн эзэн, хатынгын сыварга оюстон, түрүт залованы Нийдьшигэ салгмы айланызатыбыт. Тийээт да, тухох болсан баар буулуй, ким отеххо, ким баладан туттсан, эзнихи «хара сир» буллубут. Союру дюммүт балыктын барудылар. Оюлору оскууласа чөрөтэжүү штандар— динир. Петр Иванович

кулаба Чорчесю Аттышыр-дайр, Петр Иванович. Хоту орындауданда түйін жайлах олонбұттарын.

күүс өртүнэ коюруу содулларын түүнчан албактик суруллац турар. Ийлэр Майа иккى өүтүн тыныцах халдарар түнгүтар арас миражан үзүн көрсүбүтү, калып оскуолаңа оствурашынан кипрбите. Итиниң иккى олордохторуна, бишр үтүү күп үөрүүлээх суралылабите—дойдуларыгар теттөрү баар буолбуттара. Еүтүр пайтигир Мазийеңа ессе хис да өфө сыйстан дойдуланар буолбуттарынан сибозстсон, оскуола сөбнөдиссөй э киннох э иккى түркү таба болону бишрбите. Ити курдук кинилэр сатмы былаастаах айагнга түрмүтттара,

— Нийдэлийн күел унгуургута постуулж эх, мууна халтараана сур. Күөлү түүрүүрбүт сабана атахын дьүүжкуруйн сорохтор кыайсан хаамжат буолбушуут, 5-6 савчидын нийэм бирдэх тара Харийбатонтар сүктэрэн эрэ барсар түрүнка хинрүйттерэ,—дээн ахтар мин суурүйн кийм.

Дойдугугар изэрт нийтээ Марий усны Аксиньи Федорова дээр үзүүтэллийр ынгылттарга дээр цэвэртэй үзүүтгэнэж кийрэл, Буюутур Хатыльман. Баригдохон салтны үзүүлэлт ынхандаа таамшила. Тордуулалтасын уоркносындын төслийн буулан биржатын вистанийн шинтийнээр үзүүлж тогтолцоогаа дойдүү игоостубут, танталланж Дъячын мэдэгдэл Миронов автыван колхозын чөнхицний кийрбэгээ. Сагатураан эрэд үзүүлж хадгалахадын хувьтаа топижээ зэлжирээ. Барыга смысльдээс, нэгэндээ энэхүү сурхахох буулан дьюнтэй сабудашинтаа. Оа да энэхүү иши, сударжинээс сэргээхэд ялангуяа эрэд үзүүлж сарсыарда колхоз «Нийтийн» председателээ К. П. Даллас ынтийнээлэн: «Хонуу биржээдэнирийн анапчын, күн сарчилж иштгэн үзүүлж хамнахын тэрийбтнэн бар. Абатын удсуурдаамт үзүүлж дийнээр. «Дэвшиг үтгүүжин хийн, биш бастын, биржээдэнир ээ, хытаат!» — дээр сорудахтындын, эмээ да алгымрдлын энгийн. Бу 1950 салдаахад ээл.

Дың итти курдүн хонуу биргэдьнирийн эрцирдээх мускуурдаах үзүүлүү мудоотын түшүүта. Итти сыйлук-ку-
чунүүтөр колхоз Чурапчы Чарангыттай бишриди тектара-
тан ортоотуун 13-түү центнер үүчүүнүү хомуяан, ба-
лаатча сүйөнүү дорожхой айылдын боломийн бинир үчү-
нэй үзүүлөх биргэдьнициүнэн буолбута. Капиилэр кол-
хостара сыйлата материалниай-ханааймстыбанийн ор-
ганизиин биштик үүсүр-сайдар түсекуулу спийспите. Кол-
хонуу мичченнераада эдер биргэдьнири Петр Лебедеви
1953 сыйланыха комсомол оройуонаацы конференция-
тыгар делегатынаи талбыттара, Петры бу конферен-
циияда комсомол райкомуму чиликчиини бынбардаа-
блиттара.

ка, И. И. Аммосовка маҳтала узакан. Кинилэр тар-
гы производство маяктарын—чемпион нырой, борол-
кормоччуну А. Винокуровы, куоталаның киайтын-
тара, бастын ылдынның сыйттары Параскевы Попова-
ны, Е. С. Даудована, Татьяна Назаренчы (Павлов-
ны) истиглилук ахтар. Кинилэр 1960 сүйлөшханда бир-
дип ылахтан сыйга 3000 кг үүту алан бистакшың из-
быттара Д. Федоренчы (Ионована), ходура хонбул-
нарын В. Е. Нудовы, П. С. Шадрины, сыйтынтыра
В. И. Неустроевы, Д. К. Старостиним, тракторист С. Д.
Алексеевы уо. д. а. маҳтала тылдарынан жатыр.

Бүгүн көргөнде он кәлди, ини сыйларга шынысытынан басылғанар да күккөләрігөр сыйлдыбыт табылды. Марға Задарована кытта олодун холбообура. Марға узғо сымынашынан, бастың майгытынан тұшып ассыбыт оболору бейбеттігөр дәбигисе сыйнарды. Сыллата оболоной сотору забих оболоох мал изданы гар киңирбіттәре.

Н. И. Лебедев 1960 сыйтасында ССКИ, бүгүн Россия компартиятынын чиңлисөн, киши идеяларында боршашлаа. Аны Петр Ивановичнын улуустасыры «Саян оюнханымат 1955 сыйлаахтан» общественний корреспонденция. Кинди тыа ханаайыстыбатын араас башшуруустарынан даан анааастык уоина кирдымиттаалтын талгарын суруйтар уратылаах. Од курдук, киши берүүгү тымы сиригөр тымы суолталаах башшуруустары, од курдук сайылынтааңыны, бүгэйдээжини тоорижин каштар ишлэх хабан ылан суруйбута. Колчи сүрү түшүүмүү проблемаларындар сөнгөөх савааны этэр истегийчилер бийкүнүттөрү мәнендер буулбатах. Соадын тухын тарташ, хонуу улуттаттан ишитин ариарбатах тиши булаа сыйснатах буюдухтаах.

Петр Иванович сэтээ оюутун шаар туруулсан мэдьеи онцгийн тоо. Гэлли Нюрибийч Максимовын эзэн иккэ огдооб холбоой уон тэрдүүс сильн биш гэвч иш-амандын озорон, дэвшиг-сэргээж холбогтураа сэхээр шал буулгуулар. Оюулын төрөншүүтгэрийн хөмөөрүүс тэтийн үзүүнт, туусна бууруу танааран оюузсон-үүднанын баороллор.

Бу суройуубун 1983-сыл алтынның таңгар «Чырал» союз салалтатын Петр Ивановиң бочуоттах симбалини таңсар үөрүүлээх күпүүгөр туттарбыт Зердүү руқтарыг гар таңылабыт тылларына түнүктүрүлдүк курдук, тобо дистэххэ, манина ишни үрүүлээбүт сыйлара истине маҳталынан ахтылларе көнүү тиймитиз: «Эн олорон излебит одобуң, излебит сүлүн-ишини балыгини улаханиңк астынайыр. Хаш тохтуудаах сөрни, уот-кураан, сут сыйларга бары маражаттары тулуйсан, обоз сааскыттан колхоз арасында таңгар түрлүүлүк-мускүлләп үзүүлүптиш. Эн, 1950-жылдан биргэдьширипин бу күнгө динари, ба зөвүр отуттап таңса сыл устата Эн, колхосчын, калын союз-иши экономикатын сайдарын түнүгар сыйлайры болбонкыз, сымынчанын ылбакка туох баар күтүнүү харектаабакка биргэдьширипин үлээсөн излебинин ишнен усунна ишни туттап туран болиштисибүт узес бочуоттах да сымынчаланын олорон союзда, излекин үзээ-хамнашы сайдарын түнүгар күүнүү измөйөрөнүн көмөлөнөрөр бигэ эрэллээжит. Эйнэхэ байыр узана оболоргөр дьюнүү доруобуяны, үнүү үзүн, сөтүнлөэх үөрөр, аймынчылдаах үзүн барырабынчы дини. Оттон биңиги бүгүн Петр Ивановичка 10 саңынан балыттиир кырды аласынтыг гар, бар-жону бара санааллара, алгыстары тишиштүн, алгыс бөөн газынин, порүен-пергүй буюлоохтуу динбөт.

Николай КЛАДНИЦЫЙ,
тылы, уэрэ загорава.

ААТА ААТТАНАРЫТТАН ҮЗЕРЭБИТ

А. К. Софронов төрөөбүтт дойдтуугар Чурапчыга физической культуры уюнна спорт эйгтигээр 20 сая устата олус бөрнийн эхийн, айнамнылаахтыг үзэжжөн аасныта. Бийн үзэлнир замгээр Чурапчы спортивийн арийн аатын ылбыта, эзэнтэйнээс ортолтуугар спорт араас коруулжээр нүүржээ өтөн-кирилийэрэг сагаламмынта. Отчлозорго ытгат спорка үзэлж-үзэлжин дэхэрэжжөн дээрыктанара. Курохтэйнээрэг сэтийн эхийн ышталлара. Эдэр спортсменшар ортолоруттан билдиндэх чулуу спортсменшар уүзи, паттайлан тахсыбыт-тээж.

кынажлан-мүнәләзи сыйддарым, эбен риүзактаах Москвадан иңерле көрбүт күйбашкын Д. Н. Коркинның биш тылышан сыйдаар болуп атылар. Чурагчы спорт оттузум билдергөөр, манна база тарнилиштегар А. Софронов халыктанда зәлбәз буюуоттаах. Күнү да быйынан зөйрәнэ, судургута борда. Барахсан сала жана быйынтынай ыздыгытмаса, туюруу барынын тараб индерүү табаарым быйынлааца, бөрт жүпүү шаңыра да сыйдыштарин уннуубутун, хаалатын киреетүүм. Бирок чуолбутун петән соңгында эр таанбылым. Малымк дюйнөрдөөх буолам-шат бедескорбут ообуулган арыялаа сүл шигир аан дойдуда тишия билимнатаа дин. Оноң күннелэр ум-

Чураштыга улүүс спортивнай музейни тәрбиян эзбах
полуенэ биллинах спортымендер заттарын үйлти-
рф кэм изялдэ. Д.И. Коркин музейни базатын көңз-
так, дуобат, бх, тенис, сүүрүү, спорт национальный
корчигирилер эзбах матырыаал баарын тунаав

ешир, көрдөрөр, билинчишілер сорук турухтада.
А. К. Софонов түнгиз ахтылары ара науқын
спортемендер асуруйарғызыгар көрдөбүгү. Бу науқын
ни сырдык жарыздыя уйлыштандыгү түнгизиңдер болуп
эти. Түмүнкір, аны айналынан хөвүткүн, бес ыйма да
купугар ыстыллар улууска спорт сайдынгылтар дар-
бын кылаатын киалләсебит ССРС физической куль-
туратын түйгүна, Саха АССР культуратын үзүтказ-
уләйнин Афанасий Кирикович Софонов чыншыр
ыстыллар улуус сайдынгы спартакиада үчүнгөн та-
разынин ынтаадачыларга бастың көдерүүсөр, кын-
быннын басасы.

А. К. Софронов бийнгэ төрөөбүт болтүү
Софронова.

Ойнхийн хамгийн яар

БИЛСИНГ: УЛУУСТААБЫ ФЕДЕРАЛЬНАЙ КАЗНАЧЕЙСТВО

Айдах саллааңыта үләр кирибиг санэпид-
станин дыэтин аңгар қышатығар ыалласпыйт
үлүстөзүү федералынай казначейство хонтуу-
ратыгар киризэт, жыгас, күн уота эргиччи ко-
рар түшүнүттердэх хоско баар буола түнбүнн.
Хис оствул ахсам иэрнэто баар аныгылымы аа-
чар-куптуур, киллэр-танаарар компютердердэр
ончилоригор биирдии кийин олорор, кинилэр
тапчалар. Уу-чуумпугук, ити тэриллэррин эрэ-
китта үзүүлүр дьон сиэрэ тута харахха быра-
мызгар. Хапас аанынан ийнрдээ дьобус каби-
ненже начальниктара И. И. Иванов билр киши-
зах олороро. Күүттэрбэнкэ бутан-онон, азы-
желди көзөттэбит. Ол, биллэн турар, үлэ-хам-
107 түнүнан.

—Нам Иванович, энгизи тарылтэбүүн ылбымча кийин ачылбайт. Даа, тугу уззинигит, туюх сыйад болотаас тарылтэбүүн?

Федеральны тэрэлтэбийт. Россия Федерацыйн иштрэгээр бас баринэр. Смалбыт-сорукнут федеральын бюджет узэ казначействоа аныдчной счеттариын ашарын хааччыбыг. Маньжает тэрэлтэлэр бары кирияхтахтэр. Билшигийн икквээрээ сылбүтийн үзллибигт. Онон абызруул биниги иштүү ашар: нарасуд, яс дымгалы, прокуратура, налоговая инспекция, статутные авиаметеостанции, лесхоз. Аны улуустаа, яр мөнхтэй, онтон салгмы иорникомат кириихийн түрэлжлэлэр хамгаастара казначейство ионгуудын ашар. Оссо биниги функциябытыг гар Federat зорилжиллээр үзтэрийн-харчыларын ашарын киймийн хууска биш эрэ, ол эбэтээр Chernobyl-ын захтарыг гар бэриллээр компенсация. Улууска бүхийлэх аванав колэр, хас квартал ахьми. Итэндэхийн тэрэлтэлэргэс смын 4 ыйнгар 50%, салын хамгас фондатын биэрдлибигт. Кыра, газарчийн, казначейство инициамент федеральны хувь нийтийн-барыгын, оюу тайланын полуюн.

шаралдарын уснын олору бюджеттарынан тынычтыруулалуур функциялаах, Холобур, сиро-
туул, НДС полуоктарын.
Дын замрасын улуска төвөүүн кириптий, таҳсынан халбурсаш берүөххэ. Ол курдук, 1996 сый 10
түштөр (толору сыйд буюлбатас) улуска 11 млрд.
т.тнг. төлк. ун, дохуут кириббиттиттэ, Федераль-
бюджекте 2 млрд. 483 мәл. солж, республика-
цига 56 мәл. солж, уснын олохтоох бюджеттеге 8
млрд. 817 мәл. солж, тынычиллан барбыт. 1997 сыйда
бюджетта 9 млрд. 510 мәл. солж, ун кириббитт

Следует отметить, что в Европе это очень распространено.

тэн, федералын бюджетка 4 млрд. 18 мян. солж., республикатаа ўыга 149 мян. солж. уонна олохтоох бюджетка 5 млрд. 343 мян. солж. барбыг, Манна бындаардахха, полуустан уонна атын источниктардан дохуот кириштэ кыра. Быйылгы сылга бу ессо аныйын чинчилээх. Бу сылга уүнэн ийэртийн, федералын бюджетка 956 тын. солж., республикатаа ўыга 11 тын. солж., олохтоох бюджетка 466 тын. солж. тийрилдлийн бориллини. Бишри чүолкайдынхха, подоходний полууок олохтоох бюджетка барэр. Ити РФ уонна С-дүүтэй гардажинир трансферт сууттар,

— Итнэн, сенко ойдаабүт буулхаха, Муска изээр федеральний бюджет бүүр бутгын түүшиг ортуур энгийнээг хэрэг усныг ялангуяаны бууллаада. Очтотугар билингий багшар, ийн расчет ний-кассовой книжки кирдүктэй тэхүүлдэг. Функцийн дарын сууринийн тухай

— Билингшито анын төрлийнхийн дээр мэдээлэл
зинтэй. Инициаторуудын, хыдлын, барын төрлийн
(бюджетийн) байланын, казначейство эрэ нийгүүс
адынхаасан. Хамидстара, полуоктага, учмын замжар фе-
деральний кредиттер, есдуулар, тийнэмжийн програм-
мийн талар-харчылара. Олонтуотар бааннаар сыйийн
суюх буолын инхаахад. Россия урдуудын ч-харч
бийр сийнээс казначействоа ишигжүүлэв. Билэгийн
тыннинах харчы тийнэмжийн аасват, ити бастаки ти-
рилтэдээрбт хамнастарын дуугабардан раслетийн
кассоний кийвтэн РКЦ ылвалалар. Огтой бийнхэд
лицевой эрэ счеттэй замжар, оны ити РКЦ ылвалыт

—Хонтуруулзур тэрилтэ дээ, эдбэх. Хонулааны тахсыбат дуо?

— Барынжылардың бары тәрілтәләри хабар соруқтаахын. Кварталынан, ыйдарынан балдаң отостың үзгелділігін. Тәрілтәләре, бааптары, налоговой инспекцияны эмис көрөп бирааптаажын. Барынжылардың мындарға атылтары күттә (ГРУ, налоговой инспекция, үк управлениеста, бааптар) хойнуланны таҳсар. Бу законодательлік базабыт енталхото иштептәш. Ылан көрүгі, биңр эмэ тәрілтәнни билгін налогонар инспекцияттан жалған берінжеркелден барбыттарын көнніктән, тута аны казначейстүттән тишиләр болып сүйл. Бу тәрілтә отчотугар биңр смыннатыгар нызатыстараптандар. Киппизмит үбү сыйалы суюх тұлаңын баар түбәзаттың дымаланы СР Федеральний казначейство управлениеттегір түбәрізхитини сөз. Улай хан ыстыраабы, 121 мол. солын 1996 сыйса улпотра общестьюда түбәріп тұрабыт. Казначейство отделе ниета атылтары күттә биңргэ холбонуктах берабенде көнін эмис мындарыт. Бу ордук кодьұустаах. Тороту

үеңэх ахтыбыттым. Түгэчинэн түбәнан этжэхэ, улуустаацы налоговой инспекций республикафа биллэр күүстээх салуусна. Холобур, аасын салта федеральний бюджетеке полуул хинрихтэй 107 бирянын төлөрүүллүбүтэй. Бу бишиги үзэбтийгөр чөлөттийн. Кат-начайство отделениистэй сана да үзлээн эрдэхнит. Үгүстэр билбээтээр. Бастаки салбыт базаны онгоцтуу-та, тэрээшшиг барбыта, иккис салтан анальбыттынан дью үзлээн эрзбөт. Бу нийгэс ким. Отделение 11 үзэйнитээх, бары анал юрохтээх специалисттар.

— Капиталын федералдык кредит эмгекинин көзөрү буолупча. Манайхан анылышын туhamият болуу таж-
чилийн бард дую?

— Табадылай кредит сууриизэн чоххо, уматынкаа кэлэр ол да кира, төгмөт эрээ бэлтгэсэн Атын кредит суюх. Овои улахан излийн, сыйалынен тубамжат буултуу динч энгэл суюх бууллава. Биш үксүү онон да назначайство үзүүлэх хамшинаа настубот-билигээ бол. Атын излэр федералын үн-харчын, этилибагийн курдук, хамшиас эрэ, ол задырысталан, лицеевой счетучын ыбылдаар. «Кызын» уонна Дорофеев чайнынай предприятиеларын ыбылдааны. Ол эрээ кэлэн түншнэллыбыт кредиттори узуус дэв алтата хонтуруулалтуура. Олор тоонваруулубот кредиттээр энэ. Россия рееспубликанаа бийрбагэ улуустарынай түүчиниллийн хадалбыт. Дынээр, итихинк симийнбакэн, ол кэлбиг харчын эргийн харчнын онгоцоо сыйдьмахтаадаа.

— Этими курдук, яшкитин федеральный убуззияни, банковской үзүүн, учуюту-хонтуруулу барытын бир ситимга кашшайир казначейство буллаахытына, эңгизин кым хонтуруулаа, онук орган да суу курдук буолан тасыйбат дуу отчуттар?

—Дыл, байр. РФ Федеральныи Казначействотын кылаабынай управление шайхантуруулалуур. Кытсанан хонтуруул бийрэх баянылаах, улжээбит ишни сэргээсээ бытсыгар бэрэбизэрэй икнитээ колли барда. Оссо тогуучиндээхээ. Правительство энтийнэ — Казначейство буолар дымылбаллаах. Ошигукка барийн да шэбэйт. Од таанын бу дылд маш мийгээр РФ Убүү министрээр М. Задорнов РФ Федеральныи Казначействотын кылаабынай управление шайхантурийн кытта корсунчын түүрээр эмийн төнөөрөлөөн түрэн болинтээ, этээ.

Дыз, шининк иштэг касымжын салу күрдүмдүйлүк
рыттыбыт. Соханынгундай башар: үбү-харчыны туттуу
аргитин курдук дыңкун суюлтадаах башнуруоспуптуу
эмис тосту обулдуухаах реформа кырдынга
бу ким да аваария жарботох башардым санаабаты
дильбүс кишинчайство отведенгеткин менгү барал эр-
рии. Оттоң сана-санка курдук начальник Иваң И-
новичтак сафалдаан, бу колективиза ярдаа эдер ды-
келдиттэр. Од эмис түбөсөнчө буюлбатах быннызга
эдер дың бу кими баттаан үүшүөхтөрө-сайдынхаты
турдаа.

С. СЕМЕНОВА

ДЬОНО-СЭРГЭТЭ КИНИИ УМНУБАТТАР

Одо дыңкәрин управление тын начальнигынан үлгүлөр.

1947 сүлттан Максим Дмитриевич доштуулар, йахенека тренер. Дойдугуугар иззэт, доруубуйат көмүүтүнэп баар. Манина олохсуйан ахсаан уонна физика учунталыпай иймийнълаахтык үзүүлэр, шалт буолар. Төнө дағаны тудук үөрээн бүтәрбээтийн ийнши ахсаан уонна физика үөрэээр ураты дьошурууцан ба ийнши үөрээн, сайыншаран байэтин коми-оройчын гар, республикаа идэгийн толору баңылаабыт укугын таан, кудуххай нымманаан ахсааны сүүтүүчээ айцуулж, уонна суругууцан үөрэтийн алbastarygad түнгээ үөрэтийн, физикаа оштарты, лабораторийн газарчилсандаа чынчалык иордорон биэрээр, терминалын, ахсаан коми-оройчын сахалын бичаарре, шуна, техника сонук ахсааны билийнинэрээрээ. Тийм тараастык туттара.

нарын ойлолтуулалтад төрөөдүр Хабархынчын 32 сал учууталаны, малмы—Хайахсаа, Хадаар, Чакыр изийлийктээр бастаки колуозын ирүүлж үсөрхтээх интеллигентцийн нийтийн тахсагыгар Максим Дмитриевич ортошуудаа үүхэх кийвээшнэргээ барьж болившиг тирэх будалбут Сарын 1968 сийлдэгээр, энэ тохиулсаннэгээр төтэрээр агааны ыарындаа будалбут мөн учуутала Максим Дмитриевич барагсан, ахсан физика үерээдээр дэлгизэх улсын сугуу чулуу-ганталыг нэгэрэн чуус даваны иччэтгэлийн олохторуудын чуутал буолар дээдлээх дылын иччэтгэлийн олохторуудын чуутал буолар дээдлээх дылын түстээбит зөйт. Оа да шинийн 1968 сийлаахын инициаторын Саха АССР үрдүүкүү Собоотийн Президиумын Максим Дмитриевич Дорофеевийн Саха АССР оскуулалтын чууталын ботуутваах латын нэгэрбита. Улсын эрээнийн овогоруутай алгардас чуутал буолбутаа 60-тэйнээдээ чууталын ботуутваах латын нэгэрбита. Ондоо эбийн чууной-агроном, чууной-зоотехниктар, ветврачтар, бийс-алтаа врачтар (барын хийн сэргээгүүд), экономистар, бухгалтердэр, юристар, наукаандидаттараа, изийлийктэрийн, улусская, республиканы, ялангуяа салбайар үзүүлнитээр, эзгэлэг идээлэхтээр эзбэхтээр, шинэчилжээний, трактористарын

Ус наңыллық механизатордардың, суюштардың, аға уонна орго саастаҳтарын үесү.

ратэр техникада умсугуу йүүнү эмээ кини унугунварбыта. Иэйлиягги бастакы электриктерээр эмээ Максим Дмитриевич Чороззоччиларэ этиэр. Киниклэр бары бастакы ахсааныныт, физик учуталларың ушубаттарды Кырдыксыт, ыраас кийилини майтылаа коммунист Максим Дмитриевич вайнилөгөр ытыктабылышын тунаара. Сүүрбөччө сым партийнай торилто секретарьланын сыйдьлан утус цартийнай конференцияларга, пленумдарга кыттан каскынлаах көнсөтчилик таңаарара. Учуталларга философияда, психологияда нара семинардары мытара. Кини сүбзәркин борчоос нуш, «Эрилик» колхоз, союз саллалары сензордостеллэр.

«Максим Дмитриевич учуутал сатаабатада, онын тэрээ дээн сух», — дийнээр бар дьюн. — Ахталах санхын, илмийнгүй дээн ишиг ээ. Йырдаахаа буюлан сэргээн, куска хойдт ырбый тахсывытын көнин, учугээдийг овгостон Арындаах Эбетигэр ширин илмийнгүй да зэбэх андны, хаавын сууцнаараа, илмийн мэлдээрын барыбытын эмис собонон нүүдлүүтэй. Кийин огогчид илмийнэрээ, ордук ч хөс илмийн автрыара. Арын учууталлар үнүү-тордүү буюлан ишиг соёлтох илмийн тан собонуу субъектин арааран сүгэн тахсарбыг. Саахан маччыт, дуобиччыт бөрдэ, Николай Николаевичтын Тыншытын тансан ооницууллараа. Соорижин сэйнэндээ Максим Дмитриевич сахалтын цэрвэни-тобигуу санжарын иштээр. Он да ишиг саха ырьытын түүнчлийн «Хоногийн туур» Сулусо сурууваалга бэйзтийн санаатын бочиротийн туур. Айылцаттан иштээвшилаах учуутал Максим Дмитриевич горообут айылцатын олус тантмыараа, ишиг чөгизв салгынгагар убанан 72 сийл олорбуга. Кийин торообут Хайдахсытын ишченнэрээр, овогоро 1989 сийл ишиг дүүн тутар сагатыгагар тийэх сүүлчүүгээр атаарбыттараар. Унгуулччулаах учуутал үтгээ автийн горообут изэндээгээ, слободын бүтүүнүү кирштээ анаабыт оскуулатадаа

Роман САВВИН

РФ үзүүлэлтийн түйгүүн, Чурапчы үзүүлж

